

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Izvedeni vrijedonosni papiri - vrednovanje opcija". Rad ima 23 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.

Napomena: Rad koji dobijate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.

Ako tekst koji se nalazi ispod nije čitljiv (sadrži kukice, znakove pitanja ili nečitljive karaktere), molimo Vas, prijavite to ovde.

Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.

UNIVERZITET U SARAJEVU

EKONOMSKI FAKULTET U SARAJEVU

SEMINARSKI RAD

- VREDNOVANJE OPCIJA -

UVOD

Tema ovog seminarskog rada je vrednovanje opcija (vrednovanje call opcija, vrednovanje put opcija, vrednovanje varanata, modeli vrednovanja opcija...).

Ovu temu smo izabrali iz razloga sto smatramo da je veoma interesantna tema, koja pruza mogucnost detaljne razrade.

Takodje smatramo da ce nam razrada ove teme, kao i njeno razumijevanje, biti od velike koristi tokom daljeg studija, ali isto tako i u buducem poslu, i u zivotu opcenito.

Na samom pocetku seminarskog rada osvrnut cemo se na pojam i vrste opcija, kao i terminologiju vezanu za ocije.

U nastavku cemo se bazirati na vrednovanje opcija, call i put, kao i varanata, zatim i na same modele vrednovanja opcija.

1. OPCIJE

1.1. Pojam opcija

Radi lakšeg razumijevanja definicije i pojma opcija, potrebno je objasniti izvedenice kao jedan od oblika finansijskih instrumenata.

Izvedenice predstavljaju instrumente, najčešće vrijednosne papire čija je vrijednost izvedena iz neke druge imovine ili iz nekog drugog finansijskog instrumenta.

Izvedenice se sastavljaju radi određene imovine – vezane imovine i uvjetovane tražbine. Klasifikacija izvedenica na: terminske ugovore, opcije, zamjene i ostale izvedenice. Najveći dio tržišta ivedenicama pripada samim opcijama.

Smatra se da su se prve opcije "pojavile aprila 1973. godine kada je i formirana prva berza opcija u Čikagu - Chicago Board Options Exchange (CBOE).

Opcije možemo definisati kao "ugovore koji njihovim vlasnicima daju pravo na kupnju ili prodaju imovine koja je predmetom tih ugovora po fiksnoj cijeni na određeni dan ili za određeno vrijeme"; opcije predstavljaju pravo, ali ne i obavezu da se kupi (call) ili proda (put) određeni osnovni instrument po unaprijed ugovorenoj cijeni (strike – exercise price) do tačno određenog dana u budućnosti (expiry date).

Opcije se odnose se na realnu imovinu, finansijsku imovinu (vrijednosne papire) i na druge izvedenice. Sa opcijama se trguje na sekundarnim tržištima.

Opcije su idealne s za zauzimanje pozicija, hedgiranje već postojećih rizika, kreiranje potrebnog cash-flowa, a sve uz ogromnu dozu fleksibilnosti.

Nalaze se svuda oko nas, skrivene u komercijalnim ugovorima i kupoprodajnim transakcijama koje, naizgled, nemaju nikakve veze sa svijetom finansija.

Kupac opcije (holder) ima tri mogućnosti:

Da iskoristi opciju;

Da opciju proda na sekundarnom tržištu;

Da ne iskoristi opciju (da pusti da istekne);

Odluka zavisi od interesa vlasnika, a on je najviše određen odnosom cijena tekuće trzisne cene aktive i ugovorene cijene.

...

-----OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD
MOŽETE PREUZETI NA SAJTU.-----

www.maturskiradovi.net

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL:

maturskiradovi.net@gmail.com